

SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

Sintaksa II

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**3. Ciklus studija:****4. Bodovna vrijednost ECTS:****5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:****7. Ograničenja pristupa:**

Nema

8. Trajanje / semestar:**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

3

9.2. Auditorne vježbe:

0

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

7

10. Fakultet:

Filozofski fakultet

11. Odsjek / Studijski program:

Odsjek za njemački jezik i književnost

12. Odgovorni nastavnik:**13. E-mail nastavnika:**

14. Web stranica:

--

15. Ciljevi nastavnog predmeta:

Ciljevi nastavnog predmeta su osposobljavanje studenata za tvorbu ispravne složene rečenice na njemačkom jeziku; osposobljavanje studenata za uočavanje logičkih odnosa među glavnim i zavisnim rečenicama; određivanje funkcije zavisne rečenice; ispravan gramatički prijevod rečenica sa bosanskog na njemački jezik i ispravan prijevod vezanog teksta sa njemačkog na bosanski jezik.

16. Ishodi učenja:

Na kraju semestra, odnosno odslušanog kursa uspješni studenti koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze će biti osposobljeni da:

- Koriste dostupnu raspoloživu literaturu vezanu za rješavanje različitih problema ovog kursa;
- Samostalno formiraju ispravnu složenu rečenicu na njemačkom jeziku poštujući sva gramatička i pravopisna pravila.
- Posjedovaće znanja i vještine za rad na različitim tekstovima, prijevod teksta i analizu teksta, te da samostalno odrede funkciju zavisne rečenice;
- Polože završni ispit u ispitnim terminima na kraju semestra.

17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

Uvodni sat: Prezentacija kurs silabusa „Sintaksa II“ (literatura, sadržaj kursa; ciljevi kursa; očekivane kompetencije na kraju kursa; metode izvođenja nastave i ocjenjivanja; dodatne informacije u vezi kursa itd.); Vrste rečenica; Vrste veza između rečenica; Podjela zavisnih rečenica po formi i funkciji; Pravopis, diktat; Prijevod teksta sa njemačkog na bosanski i određivanje funkcije i forme zavisne rečenice; Prijevod teksta sa bosanskog na njemački i određivanje funkcije zavisne rečenice

18. Metode učenja:

Predavanja uz upotrebu multimedijalnih sredstava uz aktivno učešće studenata u analiziranju i uočavanju određenih jezičkih pojava; jezičke vježbe, analitičke vježbe, prijevodne vježbe

19. Objašnjenje o provjeri znanja:

Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem završnog ispita student ostvaruje najviše 100 bodova. U konačnoj ocjeni predispitne obaveze učestvuju sa 50 bodova. Student je u toku cijelog semestra obavezan dolaziti redovno na predavanja (P), i laboratorijske vježbe (LV). Nastavnik će tokom čitavog semestra na posebno kreiranom obrascu pratiti prisutnost studenata. U preduslovne obaveze studenata ubrajaju se i aktivnost studenta na nastavi. Studenti obavezno u toku semestra moraju obraditi sljedeće knjige na njemačkim jeziku:

- Meyer, C. F. (2001): Das Amulett, Philipp Reclam Jun, Stuttgart.
- Kleist, H. (2005): Michael Kohlhaas, Philipp Reclam Jun, Stuttgart.
- Seghers, A. (1998): Der Ausflug der toten Mädchen, Buchners Verlag, Bamberg.

Na navedenim oblicima nastave studenti trebaju aktivno učestvovati u diskusiji sa nastavnikom. Također, studentima će tokom čitavog semestra nastavnik dodjeljivati određene zadatke i obaveze vezane za P i LV koje oni trebaju da izvršavaju i budu spremni za naredni čas.

Za provjeru usvojenog znanja na predmetu „Sintaksa II “ se koriste:

- Pismeni ispit, tj. pismena provjera znanja iz pismenog prijevoda teksta sa bosanskog na njemački, uz određivanje sintaktičke funkcije zavisnih rečenica; te diktat iz poznatih, gore navedenih djela.
- Usmeni ispit koji se sastoji iz prijevoda poznatog teksta sa njemačkog na bosanski iz tri u literaturi navedena djela data za obradu, uz sintaktičku analizu rečenica u tekstu, te usmenu provjeru teoretskog dijela ispita.

20. Težinski faktor provjere:

Pismeni dio ispita

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela, pismeni dio obuhvata diktat, prijevod 13 zavisno-složenih rečenica sa bosanskog na njemački jezik, uz određivanje sintaktičke funkcije zavisnih rečenica. Student može imati 10% grešaka od ukupnog broja riječi. Studenti takođe pišu diktat iz njemačkog jezika jezika u dužini do 160 riječi, maksimalan broj grešaka iznosi 5%. Oba dijela ispita su eliminatorna. U okviru usmenog dijela ispita studenti prevode tekst.

21. Osnovna literatura:

1. Engel, U. (1994): Syntax der deutschen Gegenwartssprache, 3. Völlig neu bearbeitete Auflage, Erich Schmidt Verlag, Berlin
2. Grubačić, E (1969): Njemačka gramatika II (sintaksa), Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo
3. Zilić, E. (2002): Syntax

22. Internet web reference:

--

23. U primjeni od akademske godine:

2015/2016

24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:

16.03.2015
